

FILE NOW: FILING FEE AFTER MAY 1ST IS \$550.00

FILED
May 07, 1999 8:00 am
Secretary of State

05-07-1999 90156 048 ***150.00

0516105

PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT 1999		FLORIDA DEPARTMENT OF STATE Katherine Harris Secretary of State DIVISION OF CORPORATIONS
--	---	---

DOCUMENT # P96000072047

1. Corporation Name
DOLPHIN POOLS, INC.

Principal Place of Business
**5010 SE PINE RIDGE WAY
STUART FL 34997
US**

Mailing Address
**5010 SE PINE RIDGE WAY
STUART FL 34997
US**



DO NOT WRITE IN THIS SPACE

2. Principal Place of Business

21 **5494 SE Celestial Cir.**

Suite, Apt. #, etc.

22 **Stuart, FL**

23 **Stuart, FL**

24 **34997** 25 **USA**

26 **P.O. Box 6085**

27 **Stuart, FL**

28 **Stuart, FL**

29 **34997** 30 **USA**

31 **USA**

32 **USA**

33 **USA**

34 **USA**

35 **USA**

36 **USA**

37 **USA**

38 **USA**

39 **USA**

40 **USA**

41 **USA**

42 **USA**

43 **USA**

44 **USA**

45 **USA**

46 **USA**

47 **USA**

48 **USA**

49 **USA**

50 **USA**

51 **USA**

52 **USA**

53 **USA**

54 **USA**

55 **USA**

56 **USA**

57 **USA**

58 **USA**

59 **USA**

60 **USA**

61 **USA**

62 **USA**

63 **USA**

64 **USA**

65 **USA**

66 **USA**

67 **USA**

68 **USA**

69 **USA**

70 **USA**

71 **USA**

72 **USA**

73 **USA**

74 **USA**

75 **USA**

76 **USA**

77 **USA**

78 **USA**

79 **USA**

80 **USA**

81 **USA**

82 **USA**

83 **USA**

84 **USA**

85 **USA**

86 **USA**

87 **USA**

88 **USA**

89 **USA**

90 **USA**

91 **USA**

92 **USA**

93 **USA**

94 **USA**

95 **USA**

96 **USA**

97 **USA**

98 **USA**

99 **USA**

100 **USA**

101 **USA**

102 **USA**

103 **USA**

104 **USA**

105 **USA**

106 **USA**

107 **USA**

108 **USA**

109 **USA**

110 **USA**

111 **USA**

112 **USA**

113 **USA**

114 **USA**

115 **USA**

116 **USA**

117 **USA**

118 **USA**

119 **USA**

120 **USA**

121 **USA**

122 **USA**

123 **USA**

124 **USA**

125 **USA**

126 **USA**

127 **USA**

128 **USA**

129 **USA**

130 **USA**

131 **USA**

132 **USA**

133 **USA**

134 **USA**

135 **USA**

136 **USA**

137 **USA**

138 **USA**

139 **USA**

140 **USA**

141 **USA**

142 **USA**

143 **USA**

144 **USA**

145 **USA**

146 **USA**

147 **USA**

148 **USA**

149 **USA**

150 **USA**

151 **USA**

152 **USA**

153 **USA**

154 **USA**

155 **USA**

156 **USA**

157 **USA**

158 **USA**

159 **USA**

160 **USA**

161 **USA**

162 **USA**

163 **USA**

164 **USA**

165 **USA**

166 **USA**

167 **USA**

168 **USA**

169 **USA**

170 **USA**

171 **USA**

172 **USA**

173 **USA**

174 **USA**

175 **USA**

176 **USA**

177 **USA**

178 **USA**

179 **USA**

180 **USA**

181 **USA**

182 **USA**

183 **USA**

184 **USA**

185 **USA**

186 **USA**

187 **USA**

188 **USA**

189 **USA**

190 **USA**

191 **USA**

192 **USA**

193 **USA**

194 **USA**

195 **USA**

196 **USA**

197 **USA**

198 **USA**

199 **USA**

200 **USA**

201 **USA**

202 **USA**

203 **USA**

204 **USA**

205 **USA**

206 **USA**

207 **USA**

208 **USA**

209 **USA**

210 **USA**

211 **USA**

212 **USA**

213 **USA**

214 **USA**

215 **USA**

216 **USA**

217 **USA**

218 **USA**

219 **USA**

220 **USA**

221 **USA**

222 **USA**

223 **USA**

224 **USA**

225 **USA**

226 **USA**

227 **USA**

228 **USA**

229 **USA**

230 **USA**

231 **USA**

232 **USA**

233 **USA**

234 **USA**

235 **USA**

236 **USA**

237 **USA**

238 **USA**

239 **USA**

240 **USA**

241 **USA**

242 **USA**

243 **USA**

244 **USA**

245 **USA**

246 **USA**

247 **USA**

248 **USA**

249 **USA**

250 **USA**

251 **USA**

252 **USA**

253 **USA**

254 **USA**

255 **USA**

256 **USA**

257 **USA**

258 **USA**

259 **USA**

260 **USA**

261 **USA**

262 **USA**

263 **USA**

264 **USA**

265 **USA**

266 **USA**

267 **USA**

268 **USA**

269 **USA**

270 **USA**

271 **USA**

272 **USA**

273 **USA**

274 **USA**

275 **USA**

276 **USA**

277 **USA**

278 **USA**

279 **USA**

280 **USA**

281 **USA**

282 **USA**

283 **USA**

284 **USA**

285 **USA**

286 **USA**

287 **USA**

288 **USA**

289 **USA**

290 **USA**

291 **USA**

292 **USA**

293 **USA**

294 **USA**

29